

STANDARDIZOVANI INFORMACIONI LIST

1. Vrsta usluge OSNOVNI PLATNI RAČUN

2. Naziv i adresa banke NAŠA BANKA A.D. BANJA LUKA, Ul. Ivana Franje Jukića br. 1. Banja Luka

3. Datum važenja Važi od 04.08.2025. godine

4. Iznos usluge, oznaka valute i uslovi korištenja

Svako fizičko lice koje ima prebivalište u Republici Srpskoj u skladu sa zakonom kojim se uređuje prebivalište građana, ako nema otvoren drugi platni račun (tekući ili žiro račun), ima pravo da zahtijeva od Banke otvaranje i korišćenje računa sa osnovnim uslugama (u daljem tekstu: osnovni platni račun).

Osnovni platni račun imaju pravo otvoriti i fizička lica koja pripadaju grupi socijalno osjetljive kategorije korisnika finansijskih usluga: korisnici penzije koja je jednaka ili niža od iznosa najniže penzije određene za 40 godina penzijskog staža i više, u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje (Odlukom Vlade RS od 28.04.2022. godine - Sl. gl. RS br. 38/22, određen navedeni iznos najniže penzije), te korisnici prava u skladu sa zakonima kojima se uređuju socijalna zaštita, studentski standard, posredovanje u zapošljavanju i prava za vrijeme nezaposlenosti, kao i druga slična prava (novčana pomoć, dodatak za pomoć i njegu drugog lica, lična invalidnina, studentska stipendija, novčana naknada za nezaposleno lice i slično)

Sredstva na osnovnom tekućem računu se vode u domaćoj valuti (KM).

Osnovni platni račun je platni račun koji se koristi za izvršavanje platnih transakcija u konvertibilnim markama i obuhvata:

- usluge otvaranja, vođenja i zatvaranja tog platnog računa,
- usluge koje omogućavaju uplatu novčanih sredstava od fizičkog lica na njegov platni račun i primanje uplata od trećih lica,
- usluge koje omogućavaju isplatu gotovog novca sa platnog računa na šalterima ili bankomatima ovlaštene organizacije,
- usluge izvršavanja platnih transakcija, to jest prenosa novčanih sredstava, i to:
 - debit transferom,
 - korišćenjem platne kartice, uključujući plaćanje putem interneta, u slučaju kada je takva plaćanja moguće izvršiti platnom karticom koju ovlaštenu organizacija izdaje fizičkom licu,
 - kredit transferom, uključujući trajni nalog, na odgovarajućim uređajima, šalterima ovlašćenih organizacija i korišćenjem interneta (npr. internet i mobilnog bankarstva)

5. Trajanje ugovora

Ugovor o otvaranju i vođenju osnovnog računa fizičkog lica u domaćoj valuti se zaključuje na neodređeno vrijeme

6. Visina i promjenljivost nominalne kamatne stope

Visina nominalne kamatne (NKS) je 0% na godišnjem nivou. Kamatna stopa je fiksna.

7. Efektivna kamatna stopa i ukupan iznos koji korisnik mora da plati, odnosno koji treba da mu se isplati (sa reprezentativnim primjerom)

Efektivna kamatna stopa (EKS) je jednaka nominalnoj kamatnoj stopi (NKS).

8. Iznos i broj rata kredita i periodi u kojima dospijevaju (mjesečno, tromjesečno i drugo)

Ne primjenjuje se za ovu vrstu proizvoda.

9. Naknade i troškovi održavanja jednog ili više računa na kojima će se evidentirati transakcije uplata i povlačenja sredstava, izuzev ako to otvaranje računa nije samo ponuđena opcija, zajedno sa troškovima korištenja određenog sredstva otplate, kako za transakcije plaćanja tako i za povlačenja sredstava, te sve druge naknade i troškove koji proizilaze iz ugovora uz određenje da li su fiksni ili promjenljivi i uslovi pod kojima se mogu mijenjati

1.	Otvaranje i gašenje osnovnog platnog računa	bez naknade
2.	Vođenje/održavanje osnovnog računa	7,70 KM mjesečno (promjenjiva)
3.	Vođenje/održavanje osnovnog platnog računa za socijalno osjetljive kategorije korisnika	2,10 KM mjesečno (promjenjiva)
4.	Uplate i isplate gotovine na blagajni po platnom računu	bez naknade
5.	Bezgotovinski prenos na zahtjev vlasnika tekućeg računa	
5.1.	Bezgotovinski prenos sa računa fizičkog lica na račun pravnog ili fizičkog lica u okviru Banke	Po nalogu
	Od 0,01– 100,00 KM	1,30 KM
	Od 100,01– 500,00 KM	1,80 KM
	Od 500,01– 3.000,00 KM	2,30 KM
	Od 3.000,01– 10.000,00 KM	2,80 KM
	Preko 10.000,00 KM i hitno	3,30 KM

5.2.	Bezgotovinski prenos sa računa fizičkog lica na račun pravnog ili fizičkog lica u drugu Banku	Po nalogu
	Od 0,01– 100,00 KM	1,50 KM
	Od 100,01– 500,00 KM	2,30 KM
	Od 500,01– 3.000,00 KM	3,30 KM
	Od 3.000,01– 10.000,00 KM	4,30 KM
	Preko 10.000,00 KM i hitno	7,30 KM
6.	Mjesečna članarina za SMS	1,40 KM
7.	Slanje sms poruka na zahtjev korisnika	0,16 KM

Naknada za usluge osnovnog platnog računa za fizička lica je promjenjiva i iznosi 0,55%, a za usluge osnovnog platnog računa za fizička lica koja su socijalno osjetljive kategorije korisnika finansijskih usluga promjenjiva i iznosi 0,15%, prosječne mjesečne neto plate isplaćene u Republici Srpskoj, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, za prethodnu kalendarsku godinu (naknada je definisana za 2025. godinu)

Ostale naknade su fiksne i u slučaju njihovih izmjena, Banka će informisati Korisnika u zakonskom predviđenom roku, odnosno dva mjeseca prije planirane izmjene.

Osnovni platni račun obuhvata 7 platnih transakcija bez naknade mjesečno u pojedinačnom iznosu do 100,00 KM. Za izvršenje transakcija koje nisu obuhvaćene naknadom za održavanje osnovnog platnog računa Banka naplaćuje redovne naknade definisane Odlukom o naknadama za bankarske usluge fizičkih lica.

10. Informacija o obavezi korištenja notarskih usluga prilikom zaključenja ugovora

Nema obaveze zaključenja korištenja notarskih usluga za ovaj proizvod.

11. Informacija o obavezi zaključenja ugovora o sporednim uslugama povezanim sa osnovnim ugovorom, naročito kad je zaključenje takvog ugovora obavezno radi dobijanja usluge prema uslovima iz oglasa

Korisnik nema obavezu zaključenja ugovora o sporednim uslugama povezanim sa osnovnim ugovorom.

12. Kamatna stopa koja se primjenjuje u slučaju kašnjenja u izmirenju obaveza i pravila za njeno prilagođavanje, te druge naknade koje se plaćaju u slučaju neispunjenja obaveza

Banka će na sve dospjele neizmirene obaveze obračunavati zateznu kamatu obračunatu po 0,03% dnevno, odnosno po godišnjoj stopi od 10,95 %.

Visina zatezne kamatne stope određena je Zakonom o visini zatezne kamate i ista je podložna promjeni u skladu sa promjenama Zakona o visini zatezne kamate ili drugih propisa koji regulišu visinu stope zatezne kamate.

13. Upozorenje u vezi sa posljedicama propuštanja i izmirenja obaveza

Korisnik je obavezan da izmiruje svoje obaveze prema Banci, proistekle korištenjem usluge osnovnog platnog računa. U suprotnom Banka ima pravo da raskine ugovor o otvaranju i vođenju računa fizičkog lica u domaćoj valuti, uz obavještanje korisnika u skladu sa važećim propisima.

14. Po potrebi, instrumenti obezbjeđenja ispunjenja obaveza

Ne primjenjuje se za ovu vrstu proizvoda.

15. Pravo korisnika na odustajanje od ugovora, uslove i način odustajanja, kao i visinu troškova u vezi s tim

Korisnik može da raskine Ugovor podnošenjem pisanog zahtjeva Banci najmanje sedam (7) dana unaprijed, bez dodatnih troškova

16. Iznos naknade za prijevremeni povrat

Ne primjenjuje se za ovu vrstu proizvoda.

17. Pravo korisnika da na zahtjev dobije besplatnu kopiju nacrtu ugovora, izuzev ako banka u vrijeme podnošenja zahtijeva korisnika ocijeni da ne postoje uslovi za zasnivanje odnosa sa korisnikom u konkretnom pravnom poslu

Korisnik ima pravo da dobije besplatnu kopiju nacrtu ugovora radi razmatranja izvan prostorija Banke. Uslovi navedeni u kopiji nacrtu ugovora važe 15 dana od dana preuzimanja istog. Banka zadržava pravo da nacrt ugovora ne stavi na uvid Korisniku za kojeg je u pregovaračkoj fazi ocijenila da ne ispunjava uslove Banke za zaključenje istog.

18. Pravo korisnika da u toku procjene njegove kreditne sposobnosti besplatno dobije obavještenje o rezultatima uvida u baze podataka

Ne primjenjuje se za ovu vrstu proizvoda.

19. Period u kojem banku obavezuju podaci dati u pregovaračkoj fazi

Uslovi navedeni u ponudi važe 15 dana od dana preuzimanja standardizovanog informacionog lista

20. Uslovi polaganja novčanog depozita kod banke, ako je to uslov za odobravanje kredita, kao i mogućnost i uslovi zatvaranja kredita novčanim depozitom

Polaganje novčanog depozita nije uslov za odobravanje ove vrste proizvoda

21. Ostale informacije o proizvodu

Sve ostale informacije o proizvodu date su u Opštim uslovima poslovanja.